

513^(b)

K34/75

J.C. Maloka

Local history, Molepo's tribe - Mankwai pool.

1/3

- 1 Ditaba tseo di kileng tsa diraxala re kwa xobana xo be xo e na le monna e mong wa thaka ya marema yeo leona la xaxe e beng e le Moremi Leputu yeo e beng e le morwa Mmapela Leputu wa selete se na sa xa Molepo. A xo ka mothepa yo mongwe yo ba beng ba re ke Mankwai Molepo kxaitsemi ya Dikobe Molepo e be e le bana ba monna le yeo Dikobe ena Mankwai. Byale xe kxokano ya Mankwai le yena Moremi xe e setse e phethaxetse xomme xo setse xo lebeleletse xo nthsiwa dikxomo tsa xo ya xo ngwala Mankwai e xona fao yaba xo kwalaxela xore Mankwai o ne mpa (o ethswele ke moimana) mme o letswe ke lesoboro leo leina la lonae beng e le Mahwiti Ramoloto. Yeo mphatho (moroto) wa bona ileng ya tla yaba madingwana
- 2 baxwera ba kxosi Setlakala ya re ka xoba boxolo-xolo ba be ba re lesoboro xa lets wale ngwana xo lebeleletse xoba ngwana e o xe a tswetswe o tla bolawa . Mankwai yena o be a wetse le Manosi ba hlatlama bo Moremi e be e le sesoma se sexolo le tlotloloxo e kxolo mothepa xe a letse ke lesoboro. Xona fao ba mo epala ka kosa ya masoboro e ba rexo Mahwiti ke rankalele rankalele ke lapile le mofa a sa tse xo tsoma ka mehla banenyana ba e ba re xe ba enae ebabe bano mo lebeledisa xore na ke mmele na xore e letswe. Byale e re ka xoba batho ba kxala eba be ba sa apare selo, eba no apara kobo ya pudi xoba ya nku, a leke xo ithsirathsiressa ka yona xoreba se ke ba mo lemoxa xomme ya re ka xoba mehleng yeo ya bo olo xo be xo se na letswai la xo noka, ba be ba nthsa mabu a mangwe ao ba beng ba re ke sorola mabu auwe a baba byale ka letswai. Xomme ba tsea pitsa ba e phule lesoba ka fase ba e die letso e jwale
- 3 ka ya xo letsa mafwi ba tseye masasa ba ale ka mo xare xa pitsa kowa fase ba thsele mabu ale a letswai. Xomme ba tseya pitsa e lokile ba e beya ka fase bathse meetse ka xo ela ya lesoba. Ka mo xare xo na moo ba ba ba e beile xodimo xa yeo ya xo loka xomme metse a letswai a rothela ka moo pitseng ya ka fase e metse auwe ka ona ba tla noka meroxo xe e le mabu ale a tla re xe a hlatswexile (a tapile) xona a tla lahlwa kantle xa a sa na mosomo re ka nama

ra elelwa lentso la morena Jesu leo le re xo letswai xa le bapile
xa le sa na mosomo le tla lahlwa kante la xatwa ke batho.
Xomme xo na ka xo hlokofala xa letswai bathepa ba xabo Mankwai
ba rapana xo tee le yana Mankwai xo ya xo ntho letswai xomme
ba tsoxela fao moepong wa letswai ya re xoba ba epe letswai ba fihla
nokeng e ngwe e bitswako Hlabasane xe ba boela xae xona fao nokeng
4 ya Hlabasane xo na le sebaka se se nako le bodiba (moxobe felo
moo batho batuntelaxo) felwana fao xona ba xo bitsa Phusule
xona fao nokeng ya Hlabasane. Xomme xe ba fiha xona ba xotsa
mello ba dula xe tsatsi le setse le hlabile a re hlapeng mmele
ba diela xore Mankwa a hlobolele xammoxo le bona mme ba bone
xore Mankwa kannete o ne mpa xore ba tle ba kxone xo mo kwera
le xo mosoma le xo mosexa xomme Mankwai a se ke a rata xo
hlobolwela a no ititela ditela a dutsi a ekxakanya (a ekxakanthsa)
ka xe e ka o rona dinta mo makxabeng a no fela a rona (a fela a
bolaya) le fela etse bale bona ba hlobolwetswe ba ka xare xa metse
ba fela ba re Mankwai ntle re hlapa ntle re hlape Mankwai re
tle xo tloxela xomme yena a fela a re ke e tla a fetla-fetla
5 makxabe xore ba tswe ka mo metseng yaba bathepa bale ba fetsa xo
hlapa ba tswa ba tswara ba sepela ba ya xae xe ba tloxile taba yena
xo lalwa ke lesoboro xa Mankwai le xo nyatswa xa xaxwe xe a letswe
ke lesoboro le xo kwerwa le sexwa ke thaka tsa xaxwe le xo tla xo
bo a elwa ngwana ka xoba a tswetswe ke lesoboro xobane melao
ya mehleng yeo o bo re lesoboro xoba lethisa xa le tswale ngwana,
xe le mo tswetse o ba a bolawa. Xomme taba ye ya sora kudu ka
pelong ya Mankwai fao Mankwai a bona xoba xo kaone ke xore a
hwe a se hlwe a bonwa ke batho xona fao Mankwai a epeletsa ka
bodibeng bya Phusule a ba a tsotse mose wa xaxwe le makxabe a di
beile ka fao kxakala xore di tle di bonwe xobane Mankwai o
epeleditse ka fa e be bohlatse xomme o ile a re xe a nyakiwa ba
setse ba tsibile xonenyana fao ba mo tloxetseng xona xwa ya xwa
6 hwetswa makxabe a xaxwe le mese xona fao Phusula sebeswaneng

6 cont.

xona mo a be a dutsi xona yaba xo nyakiwa banna ba babedi ba tsebaxo metse xoro ba tle ba nwele ba mo nyake xe ba tsene ba nyaka ba mo hwetsa a hwile a tantswe leraxa xomme xe ba lekile ka maatla xo monthsa ba paletswe ba molesa. Xomme banna ba rema masasa (madixa) a metlwa ba swabela bodiba byo xo tloxa tsatsi leo bodiba bya se sa bitswa Phusula bya bitswa baxa Mankwai xomme le xe ba ngwe basa no bitwa xore ke Phusula xoxolo leina la xana xo atile xore ke xa Mankwai ke tsona ditaba tse di kilexo tsa direxa tsa tlotlolo xo ya bosoboro.